

Mmofra Twerε Kronkron de reba



Abaayewa Otenaa Nkwa mu Mprenu



Otwerefoo: Edward Hughes

Dee ɔyεε mfonini ahodoɔ: Janie Forest
Alastair Paterson

Osamufoo: Ruth Klassen

Nkyereaseeni: Kwasi Adomako

Dee ɔtotoo ho nneema: Bible for Children
www.M1914.org

©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Se wonton nko ara dee a, wowo ho kwan se
wotwe anaase wotintim saa ayεsem yi bi.

Na Yairo ye Yuda osom mu kannifoo a na
osore Onyankopon na okyerekyere Onyankopon asem
kyere afororo. Da bi, sohwe keseε bi baa Yairo so. Ne

babaa a odo no, a wadi mfec
dummienu pe, yareεε. Na

erekame aye se obiara
ntumi mmoa no. Na
eye yarebone. Na

Yairo nim se
abaayewa
no rewu.



Onipa baako pɛ na ɔbetumi aboa Yairo babaa no. Yairo siim sɛ ɔrekɔhwehwɛ Yesu de No aba ne fie ho. Ebia na Yairo nim sɛ ne nnamfonom asomfo no nnye Yesu ntom. Nanso na ɔmfa ho.



Na ɛtwa sɛ ɔnya mmoa ntem ansa na ne babaa no awu.

3

Yairo hunuu Yesu sɛ nkurofoɔ atwa ne ho ahyia.



ɔbuu nkotodwe wo Yesu nan ase. Owura a n'ani atutu ato ne nsam yi sɛɛ sɛ, "Me ba ketewa da ho a ɔrewu. Bra na fa wo nsa to ne so na ebia ɔbenya ayaresa, na ɔbetena ase."


4

Yesu ne Yairo kɔɛɛ. Nanso wɔantumi amma won ho anyɛ hare ɛsiane dɔm no nti. Na ɔbaa baako ayare pa ara mfirmhyia dummienu. Wɔako adɔkotafɔɔ bebree ho (ahwere ne ho sika nyinaa) nanso wannya mmoa. Oo, hwehwɛ a na ɔrehwehwɛ sɛ ɔbehunu Yesu!



5

Ɛdeɛn na abaayewa yi beɣɛ? Abaayewa yi see ne ho sɛ, "Sɛ metumi de me nsa aka N'ataadeɛ no a, me ho beɛto me." ɔboɔ mmɔden tuu anammɔn kɔɔ deɛ Yesu wo no. Ɛnna ɔteneɛ ne nsa, ɔsɔɔ Yesu ataadeɛ mu.



6


Anwanwasɛm! Anwanwasɛm! Abaayewa no anya ayaresa. Amonom ho ara! Gyidie mu! ɔhunuu sɛ ne ho ato no na ne ho aye den na wayɛ mua. Nanso ɛnne bi kasaɛɛ. Yesu bisaa sɛ, "Hwan na wasɔ me mu no?" Dɔm pii na wode won nsa aka no. Nanso abaayewa a ɔnyaa ayaresa no hunuu sɛ ɔpɛ sɛ ɔka deɛ asie no ho asem kyere No. Suro mu, ɔkaa deɛ asie no nyinaa kyereɛ No.



7

Ɛno akyi, asomfo firi Yairo fie baɛɛ. Ɛbetumi aba sɛ na won anim kyere awerhosɛm no ansa na wɔreka. Wɔka kyereɛ Yairo sɛ, "Wo babaa no awu!"

Wawu! Na biribiara aka akyi. Ebia anka saa abaayewa no antwentwen nneɛma so a ... ebia anka ... Wawu! Yairo ɔba abaayewa no kɔ.



8

Bere a Yesu tee asem yi no, Ɖbuaa se, "Nsuro; gye di ara, na ne ho beto no." Sese na ye a eye den ma Yairo se obegye dee Yesu kaee no adi. Ne babaa no anya awu.



9

Efie ho, obiara su twaa adwo maa abaa yewa no. Yesu see won se, onwui, wada." Woseree No. Na wonim se abaa yewa no awu.



10

Yesu maa won nyinaa pueee, maa abaa yewa no so wo ne nsa so kaa se, "Abaa yewa ketewa, sore." Na Yairo wo ho. Ne yere wo ho. Yesu asuafoo baasa wo ho. Won nyinaa tee Yesu anom asem no. Abaa yewa ketewa a wawuo no nso bete, anaa?



11

Abaa yewa a wawuo no tee Onyankopon ahyede no! Ne kra sane bae, na osoree ntem. Yesu anyane no afiri awufoo mu.



12

Abaa yewa no awufoo ho dwirii won. Yesu ka kyere won se womma abaa yewa no biribi nni. Sese sedee na won ani asi agye afa; won aniso a wobekyere akyeri Yesu. Ne do nwanwasoo ne ne tumi gye won babaa no firii awufoo mu.



13

Abaa yewa Ɖtenaa Nkwa mu Mprenu

Ayese m a efiri Onyankopon asem,
Tweri Kronkron no mu,

wo

Marko 5, Luka 8

"Wo nsem ano ma hann."
Nwom 119:130

14



Awieeε

49



60

15

Saa Twerε Kronkron mu ayεεm yi kasa fa yen Nyankopon Nwanwafoa a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeaye nneεma bone pii, dee Ofre no bone no. Bone ho asotweε ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no so gyeε wo bone ho asotweε. Ena Yesu sore beyεε Oteasefoa bio besene koo Osoro Aheman mu! Se wogyε Yesu di na wosre no se Omfa wo bone nkyε wo a, Obeyε. Afei Obεba abεtena wo mu ama wo ne No atena afeboo.

Se wogyε di se yei ne nokorε no a, ka yei kyere Onyankopon: Me Dofa Yesu, Megye di se woyε Onyankopon, na wobeyεε onipa wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra m'abrabo mu na fa me bone kyε me, sεdεε εbeyε a menyε obra foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeboo. Boa me na menyε setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerε Kronkron no na wo ne Onyankopon nni nkommoo da biara! Yohane 3:16

16